

## t35\_tops\_3

(TMdyuoyLQpvW6xDMFmNPDxQn5aNV5CNnQiK)

October 27, 2020

Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v2\_pre\_topc : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l1\_pre\_topc : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $v1\_tops\_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_tops\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_tops\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k2\_pre\_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. ((l1\_pre\_topc X0) \wedge (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0)))) \Rightarrow (m1\_subset\_1 (k1\_tops\_1 X0 X1) (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0))) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l1\_pre\_topc X0) \Rightarrow (\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0)))) \Leftrightarrow ((v1\_tops\_3 X1 X0) \Leftrightarrow (k2\_pre\_topc X0 (k1\_tops\_1 X0 X1) = u1\_struct\_0 X0)) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l1\_pre\_topc X0) \Rightarrow (\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0)))) \Leftrightarrow ((v1\_tops\_1 X1 X0) \Leftrightarrow (k2\_pre\_topc X0 X1 = u1\_struct\_0 X0)) \quad (3)$$

### Theorem 1

$$\forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v2\_pre\_topc X0) \wedge (l1\_pre\_topc X0))) \Rightarrow (\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0)))) \Leftrightarrow ((v1\_tops\_3 X1 X0) \Leftrightarrow (v1\_tops\_1 (k1\_tops\_1 X0 X1) X0))$$